

**Roland Berland nous a quitté**  
**(13 novembre 1932 / 21 octobre 2015)**

**PER AUVIR LO REGRET CLICATZ : [AQUI](#)**  
**(POUR ECOUTER LE REGRET CLIQUEZ ICI ↑**

**Bonjorn vautres tots,  
Aüei nos som borrios, "Roland Berland" s' a n' anat sans bruch. sa familia l'a menat dins sa darriera demòra. N'an perdut un daus melhors autors Lemosins de nòstre temps, avia gut lo prèmi "Jaufré Rude" a Bordeu en 1990 per son romans Lo lop seguiá la nòça, dins la seguda : Los jorns telhòu 1995, tres contes per nadau , de las novelas : Solelhs gris.**

**E per Chançon lemosina beucòp d'autres pitas novelas (24) totas enregistradas. Par se, la votz era lo melhor per transmetre nòstra vielha lenga lemosina. Quauqu'unas en fach en 2014 un libre: "Pas aisada la vita."**

**A revira en Lemosin d' aüei e en Francés 46 fablas de "Jean Foucaud" , 23 nhorlas de lingamiau ? e pas mau de chançons e de textes que li avia mandat de far.**

**Jan De l'atga**

**Vesetz tot quò sus las pagas de "Roland" : los liams per debas :**

**Aujourd'hui nous sommes tristes, Roland Berland est parti très discrètement . Sa famille l'a emmené dans sa dernière demeure dans l'intimité. Nous avons perdu un de nos meilleurs auteurs limousins contemporains, lauréat du prix Jaufré Rudel en 1990 à Bordeaux, pour son roman : "Lo lop seguiá la nòça", son second roman en 1995 : "Los jorns telhòu", d'autres recueils : "tres contes per Nadau, Solelh gris".**

**Pour [www.chanson-limousine.net](http://www.chanson-limousine.net), beaucoup d'autres petites nouvelles, toutes enregistrées. Pour lui, la voix était le meilleur moyen pour transmettre notre vieille langue limousine. Quelques-unes de ces nouvelles, éditées en 2014 sous le titres " pas aisada la vita".**

**Il a transcrit et traduit 46 fables de Jean Foucaud, 23 histoires de Lingamiau et beaucoup de chansons et textes que je lui avais demandés.**

**Jean Delage  
Voyez tout ceci sur les pages de Roland: les liens ci-dessous.**

Page Roland Berland

V-ONZE NOVEMBRE

LAS PIUSES LO CHAT

Las nhorlas de Lingamiau

page roland Berland 2

LO PITIT LOÏS E SON CHEN

Les fables de Jean Foucaud